



SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ"

TRAVNIK

FAKULTET ZDRAVSTVENE NJEGE

Bosna i Hercegovina, Školska 23 72270 Travnik

Studentska služba: Tel: 030 519 750; Fax: 030 519 759; E-mail: studentska.sluzba@unvi.edu.ba; **Nastavna služba:** 030 519 755; ; E-mail: nastavna.sluzba@unvi.edu.ba; **Management:** 030 519 754; E-mail: uprava@unvi.edu.ba; **Pravna služba:** 030 519 753; E-mail: pravna.sluzba@unvi.edu.ba; **Finansije:** 030 519 755; E-mail: racunovodstvo@unvi.edu.ba; **Informaciono-komunikacioni centar:** 030 519 760; E-mail: salim.sabic@unvi.edu.ba; **Biblioteka:** E-mail: biblioteka@unvi.edu.ba
www.unvi.edu.ba

ZAHTJEV ZA PROMJENU SMJERA

Student _____ na Fakultetu _____
(Prezime, ime oca i ime) (naziv fakulteta)
smjer _____ studijska godina _____
br.indeksa _____.

Molim da mi odobrite prelazak na Fakultet _____
smjer _____

Podaci o studentu:

Datum rođenja: _____

Mjesto rođenja: _____

Prebivalište: _____

Potpis studenta

Broj: _____

Datum: _____